



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	28. VI	20 17	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	23-1/17-Z		
VEZA:			
EPA:	194 XXVI		
SKRAĆENICA:	PRILOG:		

Crna Gora  
VLADA CRNE GORE  
Broj: 07-1859  
Podgorica, 22. juna 2017. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 22. juna 2017. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu s članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG“, br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14 i 42/15), ovaj zakon donese po skraćenom postupku iz razloga koji su sadržani u Obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su ZORAN PAŽIN, potpredsjednik Vlade i ministar pravde i MARIJANA LAKOVIĆ-DRAŠKOVIĆ, generalna direktorica Direktorata za pravosuđe.

PREDSJEDNIK  
Duško Marković, s.r.

## ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

### Član 1

U Zakonu o parničnom postupku („Službeni list RCG“, br. 22/04, 28/05 i 76/06 i „Službeni list CG“, broj 48/15) član 40 mijenja se i glasi:

„Za suđenje u sporovima protiv Crne Gore, opšte mjesno nadležan je sud na čijem području tužilac ima prebivalište, odnosno sjedište.

Ako tužilac nema prebivalište, za suđenje u sporovima protiv Crne Gore opšte mjesno nadležan je sud na čijem području tužilac ima boravište.

Ako tužilac nema prebivalište ili boravište, odnosno sjedište u Crnoj Gori, za suđenje u sporovima protiv Crne Gore, nadležan je sud koji je opšte mjesno nadležan za tuženog.

Za suđenje u sporovima protiv jedinice lokalne samouprave, kao i drugog oblika teritorijalne organizacije opšte mjesno nadležan je sud na čijem se području nalazi sjedište njene skupštine.

Za suđenje u sporovima protiv pravnog lica opšte mjesno nadležan je sud na čijem se području nalazi njegovo sjedište. U slučaju sumnje, kao sjedište smatraće se mjesto u kojem se nalaze njegovi organi upravljanja.“

### Član 2

Poslije člana 152a dodaje se novi član koji glasi:

#### „Član 152b

Odredbe ovog zakona o troškovima postupka primjenjuju se i na stranke koje zastupa Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, troškovi postupka obuhvataju i iznos troškova koji bi se stranci priznao na ime nagrade advokatu.

Sredstva dosuđena po osnovu troškova iz st. 1 i 2 ovog člana prihod su budžeta Crne Gore.“

### Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

## **O B R A Z L O Ž E N J E**

### **I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o parničnom postupku je član 16 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore kojim je određeno da se, zakonom u skladu sa Ustavom uređuje način osnivanja, organizacija i nadležnost organa vlasti i postupak pred tim organima, ako je to neophodno za njihovo funkcionisanje, kao i način ostvarivanja ljudskih prava i sloboda kada je to neophodno za njihovo ostvarivanje i druga pitanja od interesa za državu.

### **II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Zaključkom Vlade Crne Gore, na sjednici od 18. maja 2007. godine, Ministarstvo pravde je zaduženo da, u roku od 30 dana, predloži izmjene Zakona o parničnom postupku, u dijelu koji se odnosi na troškove postupka, radi prepoznavanja Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore kao nosioca prava na troškove postupka u sporovima koji su pravosnažno okončani u korist države Crne Gore.

### **III USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA**

Ne postoje propisi Evropske unije sa kojima je trebalo izvršiti usaglašavanje ovog zakona.

### **IV OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA**

Članom 40 Zakona o parničnom postupku propisano je, pored ostalog, da je za suđenje u sporovima protiv Crne Gore, jedinica lokalne samouprave, kao i drugih oblika teritorijalne organizacije opšte mjesno nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište njene skupštine. Dakle, u skladu sa navedenom odredbom, za suđenje u svim sporovima koji se pokrenu protiv Crne Gore isključivo je mjesno nadležan Osnovni sud u Podgorici, jer se na njegovom području – u Podgorici nalazi sjedište Skupštine Crne Gore. Zbog isključive mjesne nadležnosti Osnovnog suda u Podgorici za postupanje u navedenim sporovima, a imajući u vidu da se radi o ogromnom broju predmeta čiji se broj konstantno povećava, na zakazivanje ročišta u ovim sporovima čeka se i po nekoliko mjeseci, što može ugroziti prava stranaka na suđenje u razumnom roku. Pored toga, nije mali broj stranaka-tužilaca koji ne žive u Podgorici, već u udaljenim krajevima Crne Gore – Žabljak, Pljevlja, Plav, Berane, Herceg Novi itd., pa se može osnovano postaviti pitanje ostvarivanja njihovog prava na pristup sudu u zimskom periodu, kada su zbog vremenskih nepogoda onemogućeni da pristupe na ročište u Osnovnom sudu u Podgorici. Uz sve to, ovako propisana mjesna nadležnost negativno utiče i na ekonomičnost postupka, jer se, samim tim što tužioci putuju iz udaljenih krajeva Crne

Gore, troškovi postupka po osnovu prevoza i boravka u Podgorici uvećavaju u značajnom iznosu. Sve te troškove, u slučaju gubitka spora, dužna je da nadoknadi Crna Gora. Iz svih navedenih razloga pristupilo se izmjeni predmetnog člana na način što je predloženo da se mjesna nadležnost za suđenje u sporovima protiv Crne Gore određuje prema prebivalištu, odnosno boravištu, odnosno sjedištu tužioca, te da je samo u slučaju da tužilac nema prebivalište ili boravište, odnosno sjedište u Crnoj Gori, za suđenje protiv Crne Gore nadležan sud koji je opšte mjesno nadležan za tuženog. Ovakvo rješenje će, pored zaštite prava stranaka i ekonomičnosti postupka, doprinijeti i ravnomjernom opterećenju sudova ovom vrstom predmeta, što će nesumnjivo pozitivno uticati na kvalitet i efikasnost u njihovom rješavanju. Pored toga, ovakvim rješenjem obezbijediće se i ravnomjerna raspodjela predmeta u kancelarijama Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, što je od izuzetnog značaja za kancelariju Zaštitnika u Podgorici, koja je opterećena ogromnim brojem predmeta pokrenutim protiv Crne Gore.

Predloženim članom 152b priznaje se pravo na naknadu troškova i nagradu stranci koju u postupku pred sudom zastupa Zaštitnik, u iznosu koji bi se toj stranci priznao na ime nagrade za zastupanje od strane advokata. Na ovaj način postiže se jednakost položaja stranaka i njihovih zastupnika, tako da svaka stranaka snosi jednak rizik od neuspjeha u sporu. Ovakvo rješenje zastupljeno je u pojedinim zemljama Evropske unije, npr. u Republici Hrvatskoj, sa kojom, kao susjednom zemljom, dijelimo sličnu pravnu tradiciju, a imamo i vrlo sličan pravni sistem. Sredstva ostvarena zastupanjem od strane Zaštitnika predstavljaju prihod budžeta Crne Gore.

## **V PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA**

Za sprovođenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o parničnom postupku, nijesu potrebna dodatna sredstva iz Budžeta Crne Gore.

## **VI RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO SKRAĆENOM POSTUPKU**

U skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG", br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12 i 49/13) smatramo da je Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o parničnom postupku potrebno donijeti po skraćenom postupku, a imajući u vidu da će predloženo rješenje doprinijeti ravnomjernom opterećenju sudova koji su nadležni za postupanje u sporovima protiv Crne Gore, što će nesumnjivo pozitivno uticati na kvalitetnije i efikasnije rješavanje ovih sporova. Pored toga, ovakvim rješenjem obezbijediće se i ravnomjerna raspodjela predmeta kod Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, što će pozitivno uticati na rad kancelarije Zaštitnika u Podgorici, a prije svega na kvalitet rada.



**Crna Gora**

**Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis  
odnosi/donosilac akta**

**Ministarstvo pravde**

<b>Naziv propisa</b>	Predlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o parničnom postupku	
<b>Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja</b>	<b>oblast</b>	<b>podoblast</b>
	III. PRAVOSUĐE	Pravosudni organi
<b>Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije</b>	<b>poglavlje</b>	<b>potpoglavlje</b>
	23 pravosuđe i osnovna prava	
<b>Ključni termini - eurovok deskriptori</b>	Zakon, određivanje nadležnosti i troškovi postupka	



МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
ПОДГОРИЦА  
09-06-2017

Примљено	Датум	Лист	Број, лист
01-022-6763/17			

## MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 02-03-9270/1

Podgorica, 09. jun 2017. godine

## MINISTARSTVO PRAVDE -n/r ministra, g-dina Zorana Pažina -

Poštovani gospodine Pažin,

Na osnovu Vašeg akta, broj: 01-022-6763/17 od 06. juna 2017. godine, kojim se traži mišljenje na tekst *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

### MIŠLJENJE

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku omogućiće se jednakost stranaka i njihovih zastupnika pred sudom, kad je država u sporu stranka. Takođe predložena rješenja će pored zaštite prava stranaka i ekonomičnosti postupka, doprinijeti ravnomjernom opterećenju sudova što će nesumnjivo pozitivno uticati na kvalitet i efikasnost u njihovom rješavanju.

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni tekst i Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, utvrđeno je da za sprovođenje ovog Zakona nije potrebno obezbjediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Crne Gore.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija daje saglasnost na *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku*.

S poštovanjem,



IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ	MINISTARSTVO PRAVDE
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku
<b>1. Definisanje problema</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?</li> <li>- Koji su uzroci problema?</li> <li>- Koje su posljedice problema?</li> <li>- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?</li> <li>- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?</li> </ul>	
<p>Izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku odnose se na izmjenu mjesne nadležnosti suda prema prebivalištu, odnosno sjedištu tužioca kad su u pitanju sporovi protiv države Crne Gore, čime se doprinosi ekonomičnosti vođenja postupka i rasterećenju rada sudova. Takođe, propisano je pravo na naknadu troškova stranci koju zastupa Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore u iznosu koji bi se toj stranci priznao na ime nagrade za zastupanje od strane advokata.</p>	
<b>2. Ciljevi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?</li> <li>- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.</li> </ul>	
<p>Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku omogućit će jednakost stranaka i njihovih zastupnika pred sudom, kad je država u sporu stranka. Takođe predložena rješenja će pored zaštite prava stranaka i ekonomičnosti postupka, doprinijeti ravnomjernom opterećenju sudova što će nesumnjivo pozitivno uticati na kvalitet i efikasnost u njihovom rješavanju.</p>	
<b>3. Opcije</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).</li> <li>- Obrazložiti preferiranu opciju?</li> </ul> <p>Obaveza donošenja ovog zakona predviđena je Zaključkom Vlade broj:07-181 od 18.maja 2017.godine</p>	
<b>4. Analiza uticaja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.</li> <li>- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (narocito malim i srednjim preduzećima)</li> <li>- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti;</li> <li>- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija;</li> <li>- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.</li> </ul> <p>Primjena ovog zakona neće izazvati troškove za građane i privredu i nema uticaja na biznis barijere.</p>	
<b>5. Procjena fiskalnog uticaja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?</li> <li>- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti;</li> <li>- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti;</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?</li> <li>- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?</li> <li>- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?</li> <li>- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda;</li> <li>- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti;</li> <li>- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?</li> <li>- Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti.</li> </ul>
<p>Primjena ovog propisa neće imati uticaja na građane i budžet.</p>
<p>6. Konsultacije zainteresovanih strana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako;</li> <li>- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljne konsultacije);</li> <li>- Naznačiti glavne rezultate konsultacija i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni; Obrazložiti</li> </ul>
<p>Nije bilo konsultacija ni eksterne ekspertize</p>
<p>7. Monitoring i evaluacija</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?</li> <li>- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?</li> <li>- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?</li> <li>- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?</li> </ul>
<p>Nema potencijalnih prepreka za implementaciju ovog propisa. Ministarstvo pravde je zaduženo za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa.</p>

Podgorica,  
6. jun.2017. godine







**MINISTARSTVO PRAVDE**  
gospodin Zoran Pažin  
minister

Broj: 05/1- 275/2  
Podgorica, 9. VI 2017.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ  
ПОДГОРИЦА

Примљено 14.06.2017			
Орг. јед.	Број	Примљ.	Водљивост
01-	022-	6763/	17-1

Uvaženi gospodine Pažin,

Dopisom broj 01-022-6763/17 od 8. juna 2017. tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o parničnom postupku s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo evropskih poslova je saglasno s izjavom obrađivača propisa da ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.

S poštovanjem,

 **MINISTAR**  
*Aleksandar Andrija Pejović*

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM  
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		<b>MP-IU/PZ/17/07</b>
<b>1. Naziv nacrta/predloga propisa</b>		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o parničnom postupku	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on amendments to the Law on Civil procedure	
<b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo pravde	
- Sektor/odsjek	Direktorat za pravosuđe	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Marijana Laković-Drašković, generalna direktorka Direktorata za pravosuđe tel. 407 520, e-mail. <a href="mailto:marijana.lakovic@mpa.gov.me">marijana.lakovic@mpa.gov.me</a>	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Marina Miranović, načelnik Direkcije za građansko zakonodavstvo tel. 407 506, e-mail. <a href="mailto:marina.miranovic@mpa.gov.me">marina.miranovic@mpa.gov.me</a>	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
<b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis</b>		
- Organ državne uprave	sudovi	
<b>4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)</b>		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VII, Pravda, sloboda i bezbjednost, član 80 Jačanje institucija i vladavine prava		
b) Stepenn ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
<b>5. Veza nacrta/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)</b>		
- PPCG za period	2017-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje		
- Rok za donošenje propisa		
- Napomena	Donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o parničnom postupku nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	
<b>6. Usklađenost nacrta/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi		

dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
c) usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
<b>6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti</b>	
/	
<b>7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu</b>	
Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.	
<b>8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa</b>	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
<b>9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)</b>	
/	
<b>10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)</b>	
Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o parničnom postupku nije preveden na engleski jezik.	
<b>11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti</b>	
U izradi Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o parničnom postupku nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministar evropskih poslova
Datum: 5. jun 2017. godine	Datum:



**TABELA USKLAĐENOSTI**

<b>1. Identifikacioni broj (IB) nacrta/predloga propisa</b>		<b>1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrta/predloga propisa na Vladi</b>		
MP-TU/PZ/17/07		MP-IU/PZ/17/07		
<b>2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka</b>				
/				
<b>3. Naziv nacrta/predloga propisa Crne Gore</b>				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o parničnom postupku		Proposal for the Law on amendments to Law on Civil procedure		
<b>4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije</b>				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrta/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti